

Petak, 11. oktobra 1985.

## Član 22.

Kontrolne oznake nanose se na:

- 1) površinu vretena areometra — u visini krajnje gornje crte podjele označene brojem na skali areometra;
- 2) površinu tijela areometra — u visini krajnje donje crte podjele označene brojem na skali termometra.

## Član 23.

Krajnja gornja crta podjele označena brojem na skali areometra mora se nalaziti najmanje 5 mm ispod mesta na kome počinje ravnomjeran presjek vretena, a najmanje 20 mm od vrha vretena.

Krajnja donja crta podjele označena brojem na skali areometra mora biti udaljena najmanje 3 mm od mesta na kome vreteno prelazi u tijelo areometra.

## Član 24.

Krajnja donja crta podjele označena brojem na skali termometra mora biti udaljena najmanje 3 mm od koljena kapilare, a krajnja gornja crta podjele označena brojem na skali termometra mora biti udaljena najmanje 15 mm od mesta na kome tijelo areometra prelazi u vreteno.

## Član 25.

Areometri za providne tečnosti moraju biti podešeni za očitavanje vrijednosti gustine u nivou tečnosti.

Areometri za neprovidne tečnosti moraju biti podešeni za očitavanje vrijednosti gustine na gornjoj ivici meniska.

## Član 26.

Natpsi i oznake na areometrima moraju biti ispisani na jednom od jezika i pisama naroda, odnosno na rodnosti Jugoslavije.

## Član 27.

Natpsi i oznake moraju biti jasni, dobro vidljivi u radnim uslovima i ispisani pored areometarske skale tako da se ne mogu izbrisati ili skinuti.

## Član 28.

Na areometrima se moraju nalaziti sljedeći natpsi i oznake:

- 1) naziv i namjena areometra za gustinu;
- 2) oznaka mjerne jedinice:  $g/cm^3$  ( $g/ml$ ) ili  $kg/m^3$ ;
- 3) referentna temperatura:  $15^{\circ}C$  ili  $20^{\circ}C$ ;
- 4) firma, odnosno naziv ili znak proizvodača;
- 5) tip, godina proizvodnje i proizvodni broj areometra;
- 6) oznaka jedinice temperature:  $^{\circ}C$ , na termometarskoj skali.

## Član 29.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Službenom listu SFRJ«.

Br. 0404-1594/1  
3. aprila 1985. godine  
Beograd

Direktor  
Saveznog zavoda za mjere  
i dragocjene metale

Milivoj Vojković

## 670.

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o mjernim jedinicama i mjerilima (»Službeni list SFRJ«, br. 9/84), direktor Saveznog zavoda za mjere i dragocjene metale propisuje

## PRAVILNIK

## O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA AREOMETRE STALNE MASE

## Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se metrološki uslovi koje moraju ispunjavati areometri stalne mase s termometrima ili bez termometara koji služe za određivanje gustine (zapreminske mase) tečnosti pri referentnoj temperaturi  $15^{\circ}C$  ili  $20^{\circ}C$ .

Metrološki uslovi iz stava 1. ovog člana označavaju se skraćeno oznakom MUS.GA-(1,2)/1.

## Član 2.

Princip rada areometra zasniva se na uravnotežavanju sile potiska tečnosti i težine areometra.

Vrijednost gustine tečnosti očitava se neposredno sa skale areometra, koji slobodno tone do dubine obrnuto srazmjerne gustini te tečnosti.

## Član 3.

Areometri moraju biti izrađeni prema jugoslovenskom standardu — laboratorijsko posude i pribor od stakla — stakleni areometri konstantne mase, za opštu namjenu — JUS B.E4.340, propisanom u Pravilniku o jugoslovenskom standardu za laboratorijsko posude i pribor od stakla (»Službeni list SFRJ«, br. 62/84).

## Član 4.

Pri prvom pregledu i pri periodičnim pregledima areometara, granice dozvoljenih grešaka u odnosu na etalonski areometar iznose  $\pm 1$  podjeljak.

Za termometre ugrađene u areometar granice dozvoljenih grešaka iznose, za podjelu na:

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| a) cijele stepene,   | $\pm 0,50^{\circ}C$ ; |
| b) polovine stepena, | $\pm 0,25^{\circ}C$ ; |
| c) petine stepena,   | $\pm 0,20^{\circ}C$ ; |
| d) desetine stepena, | $\pm 0,10^{\circ}C$ . |

## Član 5.

Areometri su staklena mjerila stalne mase, cilindričnog oblika, simetrični u odnosu na uzdužnu osu i sastoje se iz sljedećih dijelova:

- 1) tijela;
- 2) vretena;
- 3) materijala za otežavanje;
- 4) skale.

Areometri s termometrom, pored dijelova navedenih u stavu 1. ovog člana, imaju ugrađen stakleni termometar, koji se sastoji iz sljedećih dijelova:

- 1) rezervoara termometarske tečnosti;
- 2) kapilarne cijevi (kapilare);
- 3) termometarske tečnosti;
- 4) skale.

## Član 6.

Skala areometra mora biti graduisana u  $g/cm^3$  ( $g/ml$ ) ili  $kg/m^3$ .

Skala termometra mora biti graduisana u stepenima Celzijusa ( $^{\circ}C$ ).

## Član 7.

Najmanji podjeljak na skali areometra može imati sljedeće vrijednosti:  $1 \times 10^n$ ;  $2 \times 10^n$  ili  $5 \times 10^n$  jedinica gustine, gdje je:

- 1)  $n = 0$ ;  $+ 1$  ili  $- 1$  — ako je podjela u  $\text{kg/m}^3$ ;
- 2)  $n = - 2$ ;  $- 3$  ili  $- 4$  — ako je podjela u  $\text{g/cm}^3$  ( $\text{g/ml}$ ).

Dužina podjeljaka na skali areometra može iznositi od 0,8 mm do 3,0 mm.

## Član 8.

Najmanji podjeljak na skali termometra može imati sljedeće vrijednosti:  $0,1^\circ\text{C}$ ;  $0,2^\circ\text{C}$ ;  $0,5^\circ\text{C}$  ili  $1,0^\circ\text{C}$ .

Dužina podjeljaka na skali termometra može iznositi:

- 1) najmanje 1 mm — za podjele na  $0,5^\circ\text{C}$  i  $1,0^\circ\text{C}$ ;
- 2) najmanje 0,7 mm — za podjele na  $0,1^\circ\text{C}$  i  $0,2^\circ\text{C}$ .

## Član 9.

Areometri moraju biti podešeni za mjerjenje gustine određenog tipa tečnosti, odnosno tečnosti s definisanim površinskim naponom.

Granice mjernog opsega areometra ili garniture areometara određene su tipom tečnosti za čije su mjerjenje gustine namijenjeni, a date su u sljedećoj tabeli:

Vrsta tečnosti	Mjerni opseg, u $\text{kg/m}^3$
Mineralna ulja	610 do 1100
Etar	700 do 760
Alkohol	780 do 1000
Amonijak	880 do 1000
Pivo i sladovina	990 do 1100
Morska voda	1000 do 1040
Urin	1000 do 1060
Hlorovodonična kiselina	1000 do 1290
Rastvor kuhinjske soli	1000 do 1210
Glicerin	1000 do 1260
Boje i štavila	1000 do 1270
Rastvor kalijum-hidroksida	1000 do 1300
Rastvor natrijum-hidroksida i rastvor magnezijum-hlorida	1000 do 1350
Azotna kiselina	1000 do 1520
Rastvor šećera	1000 do 1550
Sumporna kiselina	1000 do 1850
Mlijeko	1010 do 1040
Sira	1000 do 1150

## Član 10.

Tijelo areometra je cilindričnog oblika, koje se na gornjem kraju postepeno sužava i prelazi u vreteno čiji vrh mora biti zatopljen i zaobljen.

Materijal za otežavanje nalazi se u donjem dijelu tijela areometra.

Skala mora biti smještena u vretenu areometra.

## Član 11.

Reservoar termometarske tečnosti nalazi se u suženom i zaobljenom donjem dijelu tijela areometra.

Termometarska kapilara mora imati isti poprečni presjek cijelom dužinom. Termometarska kapilara mora biti izrađena tako da omogućava vidljivo i ravno-mjerno kretanje termometarske tečnosti.

Na vrhu termometarske kapilare mora se nalaziti ekspanziono proširenje koje može da primi termometarsku tečnost pri pregrijavanju do  $+ 50^\circ\text{C}$ .

Skala termometra mora se nalaziti:

1) u tijelu areometra, ispod skale areometra koji je namijenjen mjerenu gustine providnih tečnosti;

2) u vretenu areometra, iznad skale areometra koji je namijenjen mjerenu gustine nepovidnih tečnosti.

Mjerni opseg skale termometra mora iznositi od  $0^\circ\text{C}$  do  $+ 40^\circ\text{C}$ .

## Član 12.

Areometri moraju biti simetrični u odnosu na svoju uzdužnu osu.

Poprečni presjeci tijela areometra i vretena areometra moraju biti kružni, s tim što poprečni presjeci vretena moraju biti isti cijelom dužinom vretena.

Staklo na prelazu tijela areometra u vreto mora biti sa spoljašnje strane obradeno, tako da bude glatko i iste debljine.

## Član 13.

Areometri moraju plivati vertikalno u odnosu na površinu tečnosti, bez obzira na dubinu upronjavanja.

Granice dozvoljenog odstupanja od vertikalnog položaja iznose  $\pm 1^\circ 30'$ .

## Član 14.

Areometri moraju biti izrađeni od providnog i bezbojnog stakla, koje mora ispunjavati sljedeće uslove:

- 1) da nema unutrašnjeg naprezanja;

2) da po hemijskim svojstvima odgovara hidrolitskoj grupi 3 prema jugoslovenskom standardu JUS B. E8.092 propisanom Rješenjem o jugoslovenskim standardima za ambalažu za farmaceutske i medicinske svrhe (»Službeni list FNRJ«, br. 43/62);

3) da termički koeficijent zapreminskog širenja ne iznosi više od  $(25 \pm 2) \cdot 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ ;

3) da bude izrađeno tako da nema naprsilina, mješurića i drugih defekata koji bi ometali pravilno očitavanje.

## Član 15.

Kao materijal za otežavanje areometra može se upotrijebiti živa ili olovna sačma.

Ako se kao materijal za otežavanje upotrijebi živa, ona mora biti zatvorena u posebnoj posudi.

Ako se kao materijal za otežavanje upotrijebi olovna sačma, ona mora biti učvršćena pomoću vezivnog sredstva ili smještena u posebnoj komorici. Kao vezivna sredstva mogu se koristiti vosak ili lak ako se ne tope na temperaturama nižim od  $+ 40^\circ\text{C}$ .

U areometrima se ne smiju nalaziti ostaci žive, sačme ili druga strana tijela koja bi ometala pravilan rad.

## Član 16.

Kao termometarska tečnost može se koristiti živa ili neka druga pogodna tečnost.

## Član 17.

Skale areometra i termometra moraju biti izrađene od papira ili mlijeko stakla i neodvojivo učvršćene.

## Član 18.

Podjela i označavanje brojevima na skali areometra i na skali termometra moraju biti jasni, pregledni i neizbrisivi. Crte podjele ne smiju imati prekide ili druge vidljive greške.

Debljina crta podjele ne smije biti veća od 0,3 mm.

Na skali areometra i na skali termometra ne smiju se nalaziti sporedne skale.

## Član 19.

Crte podjele na skali areometra moraju se nalaziti u ravnima koje su normalne na osu simetrije areometra, a njihova dužina mora iznositi najmanje jednu četvrtinu obima vretena.

Crte podjele na skali termometra moraju se nalaziti s obje strane kapilare, a njihova dužina mora iznositi najmanje po 1 mm.

Svaka deseta crta podjele na skali areometra i na skali termometra mora biti duža od ostalih crta podjele i označena brojem.

Početak i kraj mjernog opsega skale moraju biti označeni brojevima.

## Član 20.

Kontrolne oznake nanose se na:

1) površinu vretena areometra — u visini krajnje gornje crte podjele označene brojem na skali areometra;

2) površinu tijela ili vretena areometra — u visini krajnje donje crte podjele označene brojem na skali termometra.

## Član 21.

Krajnja gornja crta podjele označena brojem na skali areometra mora se nalaziti najmanje 5 mm ispod mjesta na kome počinje ravnomjeran presjek vretena, a najmanje 20 mm od vrha vretena.

Krajnja donja crta podjele označena brojem na skali areometra mora biti udaljena najmanje 3 mm od mjesta na kome vreteno prelazi u tijelo areometra.

## Član 22.

Krajnja donja crta podjele označena brojem na skali termometra mora biti udaljena najmanje 3 mm od koljena kapilare, a krajnja gornja crta podjele označena brojem na skali termometra mora biti udaljena najmanje 15 mm od mjesta na kome tijelo areometra prelazi u vreteno.

## Član 23.

Areometri za providne tečnosti moraju biti podešeni za očitavanje vrijednosti gustine u nivou tečnosti.

Areometri za neprovidne tečnosti moraju biti podešeni za očitavanje vrijednosti gustine na gornjoj ivici meniska.

## Član 24.

Natpisi i oznake na areometrima moraju biti ispisani na jednom od jezika i pisama naroda, odnosno na rodnosti Jugoslavije.

## Član 25.

Natpisi i oznake moraju biti jasni, dobro vidljivi u radnim uslovima i ispisani tako da se ne mogu izbrisati ili skinuti.

## Član 26.

Na areometrima se moraju nalaziti sljedeći natpisi i oznake:

1) naziv: areometar, vrsta tečnosti za koju je namijenjen;

2) oznaka mjerne jedinice:  $g/cm^3$  ili  $kg/m^3$ ;

3) referentna temperatura:  $15^\circ C$  ili  $20^\circ C$ ;

4) firma, odnosno naziv ili znak proizvođača;

5) tip, godina proizvodnje i proizvodni broj areometra;

6) službena oznaka tipa areometra, ako je izvršeno ispitivanje tipa;

7) oznaka jedinice temperature:  $^\circ C$ , na termometarskoj skali.

## Član 27.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o metrološkim uslovima za areometre (»Službeni list SFRJ«, br. 2/82).

## Član 28.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljanja u »Službenom listu SFRJ«.

Br. 0404-1593/1  
9. aprila 1985. godine  
Beograd

Direktor  
Saveznog zavoda za mjere i  
dragocjene metale  
Milisav Vojičić, s. r.

## 671.

Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o mjernim jedinicama i mjerilima (»Službeni list SFRJ«, br. 9/84), direktor Saveznog zavoda za mjere i dragocjene metale propisuje

## PRAVILNIK

O NACINU UPOTREBE I KLASIFIKACIJI ETALONA  
JEDINICE MAGNETNE INDUKCIJE

## Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se način upotrebe i klasifikacija etalona jedinice magnetne indukcije u opsegu mjerena od  $0,01 T$  do  $2 T$ .

## Član 2.

Jugoslovenski (primarni) etalon jedinice magnetne indukcije upotrebljava se za utvrđivanje metroloških svojstava sekundarnih etalona jedinice magnetne indukcije — etalon-uredaja magnetne indukcije, metodom neposrednog poređenja.

## Član 3.

Jugoslovenski (primarni) etalon jedinice magnetne indukcije dat je na prvom nivou šematskog prikaza klasifikacije etalona jedinice magnetne indukcije koji nosi naziv »Jugoslovenski (primarni) etalon jedinice magnetne indukcije«.

## Član 4.

Sekundarni etaloni jedinice magnetne indukcije upotrebljavaju se za utvrđivanje metroloških svojstava radnih etalona jedinice magnetne indukcije i mjerila, i to:

1) mjera magnetne indukcije, direktnom metodom mjerena;

2) uređaja za ispitivanje mjerila magnetne indukcije, diferencijalnom metodom mjerena ili metodom neposrednog poređenja;

3) teslametara, metodom neposrednog poređenja.

## Član 5.

Sekundarni etaloni jedinice magnetne indukcije dati su na drugom nivou šematskog prikaza klasifikacije etalona jedinice magnetne indukcije, koji nosi naziv »Sekundarni etaloni jedinice magnetne indukcije«.